



**SAVA
MONTENEGRO**

Akcionarsko društvo za osiguranje
Član Sava Re Grupe

Rimski trg 70, PC Kruševac
81 000 Podgorica, Crna Gora
Matični broj/PIB: 02303388
Ziro račun: 540-394-30, 520-528105-61
Call center: 00382 20 40 30 20
www.sava.co.me, info@sava.co.me

Filijala/zastupnik:

POLISA

osiguranja vlasnika, odnosno korisnika
motornih vozila od odgovornosti za štete
pričinjene trećim licima

Za MUP

Polisa broj: **0300909053**

Zamjena: _____

IS br. polise: _____

Registarska oznaka vozila
PG

Podaci o ugovorniku osiguranja

Ime i prezime/naziv	ĐURIĆ DEŽEN	JMBG/PIB	
Grad	PODGORICA	Ulica i broj	
		Br. tel.	

Podaci o osiguraniku

Ime i prezime/naziv	TIPO ALPE ADRIA BANK A.D.	JMBG/PIB	02454420
Grad	PODGORICA	Ulica i broj	BUL. SV. PETRA CETINJSK. 143
		Br. tel.	

Podaci o vozilu

Vrsta	PUTNIČKO	Godina proizvodnje	2014
Marka i tip	NISSAN QASHQAI 1.5 DCI ACENTA	Snaga KW	81
Broj šasije	SJNFAA1110102904	Zapremina cm	1461
Broj motora	K9KD344618	Broj mjesta	
Namjena	STANDARDNA	Nosivost kg	

Trajanje osiguranja

Osiguranje počinje	08.07.2014	godine u	15:00	časova i traje do	08.07.2015	godine u	14:00	časova
--------------------	------------	----------	-------	-------------------	------------	----------	-------	--------

I Autoodgovornost - Osiguranje od autoodgovornosti sa sumom osiguranja po jednom štetnom događaju u skladu sa ZOOS

Tar. grupa		Tar. podgrupa		Osnovna premija	164.18	Prem. razred	PR4
Doplatak/popust						Premija	164.18

II. Proširenje osiguravajućeg pokrivanja

II-a Osiguranje lica od posljedica nezgode

Vozáč	Putnika	Osig. suma za slučaj smrti	Osig. suma za slučaj invaliditeta	Premija

II-b

	Suma osiguranja	Premija

II-c

	Suma osiguranja	Premija

Napomena

	PREMIJA ZA NAPLATU	
	POREZ	
I	14.78	178.96
II-a		
II-b		
II-c		
SVEGA:		178.96

Na ovo osiguranje primjenjuju se Uslovi osiguranja, koji čine sastavni dio ugovora i uručeni su osiguraniku.

Osiguravač:

Ime i prezime: Radmila Đurišić

Sifra:

Br. ovlaštenja:

Potpis:

03-1914/09



Ugovornik osiguranja:

M.P. Potpis:



HYPO ALPE ADRIA
SA VAMA. UZ VAS. ZA VAS.

Na osnovu Generalnog punomoćja, izdatog od strane Uprave Hypo Alpe-Adria-Bank AD. Podgorica koju zastupaju, Glavni izvršni direktor i Izvršni direktor za finansije i poslove podrške poslovanju Christoph Schoen i Izvršni direktor za poslove upravljanja rizicima Željko Đukanović daje se:

OVLAŠĆENJE ZA REGISTRACIJU VOZILA

Privredno društvo Hypo Alpe-Adria-Bank AD. Podgorica, PIB: 02454190, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 143, Podgorica, ovlašćuje:

BURIĆ DRAŽEN

jmbg: [REDACTED]

da izvrši sve potrebne radnje vezane za registraciju vozila :

Marke/Tip: NISSAN/QASHQAI 1.5 DCI ACENTA

Br.šasije: SJNFAAJ11U1102904

Godina proizvodnje: 2014

a na osnovu **Ugovora o finansijskom lizingu br. HB01040 zaključen dana 08.07.2014. godine.**

Hypo Alpe-Adria-Bank AD. Podgorica

U Podgorici, 08.07.2014

Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
81000 Podgorica

žiro-račun: 907-55501-69
PIB: 02454190



HYPOTHEK
HYPOTHEK
SA VAMA. UZ VAS. ZA VAS.

Broj: 2007/13

Datum: 20.08.2013. godina

Na osnovu člana 47 i 55 Statuta Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica, Uprava banke – Glavni izvršni direktor i Izvršni direktor za finansije i poslove podrške poslovanju Christoph Schoen i Izvršni direktor za komercijalne poslove Tarik Telačević, daje slijedeće:

GENERALNO PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **Marija Vukčević**, jmbg: [REDACTED], zaposlena na radnom mjestu Viši stručni saradnik u Sektoru za finansijski lizing, **da**, u ime i za račun Hypo Alpe-Adria- Bank AD Podgorica, **zajedno sa drugim ovlašćenim potpisnikom, potpisuje:**

- prateću dokumentaciju vezanu za nabavku, registraciju i isporuku vozila koja su predmet Ugovora o finansijskom lizingu, uključujući i
- ovlašćenja za registraciju i preuzimanje vozila koja glase na ime korisnika lizinga, kao i
- da preuzima sve neophodne radnje u vezi sa realizacijom Ugovora o finansijskom lizingu i gore navedene dokumentacije.

Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Uprava banke – Izvršni direktori

 
Christoph Schoen / Tarik Telačević

U Podgorici, 20.08.2013 godine

Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica

Bulevar Svetog Petra Celinjskog 143
81000 Podgorica
Crna Gora

žiro-račun: 907-55501-69

PIB: 02454190

bank@hypo-alpe-adria.co.me



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 29.05.2013.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Uputva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br. 20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **HYPO ALPE - ADRIA - BANK A.D. PODGORICA** broj 200019 od 29.05.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Dragana Stešević

JMBG ili br. pasoša: [REDACTED]

[REDACTED] Podgorica

dana 29.05.2013.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :zamjenika predsjednika odbora, člana odbora direktora, izvršnog direktora **HYPO ALPE - ADRIA - BANK A.D. PODGORICA** - registarski broj **4-0215615/ 058**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (zamjenika predsjednika odbora, člana odbora direktora, izvršnog direktora) u privrednom društvu **HYPO ALPE - ADRIA - BANK A.D. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07 ... 40/11) i člana 2 i 3 Uputva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br. 20/12), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.



Ovlašćeno lice

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu Financija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

živ:

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA
EKSPOZITURA - NIKŠIĆ 02454190

Vesna Tomić [REDACTED]
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA
EKSPOZITURA - HERCEG NOVI 02454190

Vesna Pejović [REDACTED]
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
HYPO ALPE - ADRIA AD PODGORICA EKSPOZITURA -
BUDVA 02454190

Pero Duletić [REDACTED]
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
HYPO ALPE - ADRIA AD PODGORICA EKSPOZITURA -
PLJEVLJA 02454190

Eldin Katana [REDACTED]
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
HYPO ALPE - ADRIA - BANK AD PODGORICA
EKSPOZITURA - BIJELO POLJE 02454190

Miloš Medenica [REDACTED]
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA
EKSPOZITURA - ULCINJ 02454190

Džemal Hadžibeti [REDACTED]
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
HYPO ALPE - ADRIA AD PODGORICA EKSPOZITURA -
KOTOR 02454190

Predrag Ivanović [REDACTED]
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
HYPO ALPE - ADRIA AD PODGORICA EKSPOZITURA -
BAR 02454190

Branko Dmitrović [REDACTED]
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Naziv:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA
EKSPOZITURA - PODGORICA 02454190

Petko Spasojević [REDACTED]
6419 Ostalo monetarno posredovanje

Adresa:
TRG SLOBODE BR. 29 NIKŠIĆ

Adresa:
UL. NJEGOŠEVA BR. 20 HERCEG NOVI

Adresa:
UL. 22 NOVEMBRA 2A BUDVA

Adresa:
TRG ĐORĐIJA PERUNIČIĆA B.B. PLJEVLJA

Adresa:
UL. SLOBODE B.B. BIJELO POLJE

Adresa:
UL. 26. NOVEMBRA BB. ULCINJ

Adresa:
TABAČINA BB. KOTOR

Adresa:
UL. OBALA 13 JULA BB BAR

Adresa:
HERCEGOVAČKA BR. 56 PODGORICA

Izdato 31.05.2013.god.



Ovlašćeno lice
Miloš Paunović

Ime i prezime:

Johannes Proksch - P3283207

Član Odbora direktora - ograničeno(u skladu sa Statutom)
Kolektivno- (Sa članovima Odbora direktora)

Adresa:

ALBERTGASSE 53/22, 1080 BEČ AUSTRIJA

Predsjednik odbora direktora - ograničeno(u skladu sa Statutom)
Kolektivno- (Sa članovima Odbora direktora)

Ime i prezime:

Milan Kojić - 007038215

Član Odbora direktora - ograničeno(u skladu sa Statutom)
Kolektivno- (Sa članovima Odbora direktora)

Adresa:

ST.VEITER RING 25C, TOP 7,9020 KLAGENFURT
AUSTRIJA

Ime i prezime:

Sunčica Radinović - [REDACTED]

Sekretar - ograničeno(U skladu sa Statutom)
Kolektivno- (Sa članovima odbora direktora)

Adresa:

NJEMAČKA KUĆA I 1/1 PODGORICA CRNA GORA

Ime i prezime:

Tarik Telačević - [REDACTED]

Izvršni direktor za komercijalne poslove - ograničeno(U skladu sa
Statutom)
Kolektivno- (Sa Izvršnim direktorom)

Adresa:

AERODROMSKA BR. 3 PODGORICA

Ime i prezime:

Zoran Vojnović - 007754383

Član Odbora direktora - ograničeno(u skladu sa Statutom)
Kolektivno- (Sa članovima Odbora direktora)

Adresa:

TRŠOVA, SAVSKI VIJENAC 005 A BEOGRAD

Zamjenik Predsjednika odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Željko Đukanović - [REDACTED]

Izvršni direktor za poslove uprav.rizici - ograničeno(U skladu sa
Statutom)
Kolektivno- (Sa Izvršnim direktorom)

Adresa:

VUKA KARADŽIĆA 15 PODGORICA CRNA GORA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU"ERNST & YOUNG

MONTENEGRO"DOO PODGORICA 50537154 - 02759080

Adresa:

SERDARA JOLA PILETIĆA 2A

Ujedi društva

Naziv:

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA

EKSPOZITURA - NIKŠIĆ 02454190

Adresa:

TRG SLOBODE BR. 29 NIKŠIĆ

Vesna Tomić [REDACTED]

3419 Ostalo monetarno posredovanje

1.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА

11.	Снага мотора у KS	81
12.	Радна запремина у см ³	1461
13.	Тежина празног возила у kg	1385
14.	Дозвољена носивост у kg	
15.	Број путничких мјеста	За сједење
16.		За стајање
17.	Број погонских осовина	1
18.	Број осовина (за прикључна возила)	
19.	Број точкова	4
20.	Број врата (заокружити одговор)	Једна 1 Троје 3 Петоро 5 Двоје 2 Четворо 4 Шест и више 6
21.	Возило има куку или уређај за вучу (заокружити одговор)	Да 1 Не 2
22.	Врста погонског горива (заокружити одговор)	Бензин 98 1 Мјешавина 4 Бензин 86 2 Бензин-плин 5 Нафта 3 Електр. енергија 6
23.	Врста превоза (заокружити одговор)	Сопствене потребе 1 Јавни превоз 2
24.	Возило има уграђен	Радио-апарат 1 Радио-станица 2 Обоје 3
25.	Адаптација возила (заокружити одговор)	Ножних команди за управљање руком 1 Ручних команди за управљање ногом 2 Комбиновано ручних и ножних команди 3 Остале 4

5

3

2. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

26.	Назив организације и матични број	
27.	Општина и мјесто прегледа	
28.	Датум овјере техничке исправности	"ALLIANCE" D.O.O.
29.	Врста прегледа (заокружити одговор)	Редован 1 Ванредан 2

Podgorica

08.07.2014

Потпис овлашћеног лица

[Signature]

[] [] [] [] [] []

[] [] [] [] [] []

02165473

[] [] [] [] [] []

2916 133

080714

1

3. ПОДАЦИ О ОСИГУРАЊУ

30.	Назив организације код које је возило осигурано и матични број	
31.	Сједиште филијале (Општина)	
32.	Број полисе осигурања	Sava Montenegro a.d.
33.	Датум важења осигурања	Од Podgorica До

0300909053

0300909053

08.07.2014

08.07.2015

080714

[] [] [] [] [] []

[] [] [] [] [] []

[] 02303388 []

[] 2916 [] [] 080715 [] []

4. ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ВОЗИЛА

4.1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

МАТИЧНИ БРОЈ

02454190

34.	Назив организације			
35.	Грана дјелатности		HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.	
36.	Сједиште организације	Општина		
37.		Мјесто		
38.		Улица	PODGORICA	
39.		Број	BUL.SV.PETRA CETINJSK.143	
40.	Радна локација возила	Општина		
41.		Мјесто		
42.		Улица		
43.		Број	Куће - зграде	улаза - блока

4.2. ПОДАЦИ О РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ

44.	Презиме				
45.	Име				
46.	Адреса стана	Општина			
47.		Мјесто			
48.		Улица			
49.		Број	Куће - зграде	спрата	стана

4.3. ПОДАЦИ О РАНИЈЕМ НОСИОЦУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

50.	Назив организације и. матични број				
51.	Сједиште	Општина			
52.		Мјесто			
53.		Улица			
54.		Број	Куће - зграде	улаза - блока	

5. ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАХТЈЕВ

55.	Вријеме за које се захтијева привремена регистрација	
56.	Назив органа који је извршио претходну регистрацију	
57.	Датум до ког важи претходна регистрација	
58.	Разлог одјаве (заокружити одговор)	
	Непродужење регистрације у законском року 1	Расходовано возило 5
	Отуђење возила 2	Уништено возило 6
	Промена пребивалишта 3	Остали разлози 9
	Нестанак возила 4	
59.	Шта је са регистарским таблицама (заокружити одговор)	
	Враћене органу који је возило регистровао 1	Изгубљене 4
	Уништене (неупотребљиве) 2	Задржане на возилу 5
	Нестале 3	Остало 6

У

Потпис подносиоца захтјева

Дана **PODGORICA**²⁰ год.

[Signature]

6. ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОДАЦИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА

60.	Орган унутрашњих послова	
61.	Датум рјешења захтјева	
62.	Претходна регистарска ознака	
63.	Прва регистрација Датум	
64.	Мјесто (Општина)	
65.	Регистарска ознака	
66.	Број саобраћајне дозволе	
67.	Датум до ког важи дозвола	
68.	Број потврде о привременој регистрацији	
69.	Датум до ког важи потврда о привременој регистрацији	

У

Потпис овлашћеног лица

Дана **08.07.2014** год.

М.П.

Потврђујем пријем саобраћајне дозволе - потврде о привременој регистрацији - регистарских таблица

У

Потпис примаоца

Дана **08.07.2014** год.

[Signature]

Лв. 7611966205

Hitnost	Prenos ☒	Uplata ☐	Isplata ☐
KREDITNI NALOG	520-20298-97 (Broj računa inicijatora)		
ALLIANCE D.O.O. ZA HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. (Naziv inicijatora kao nalogodavca)	(model)	(Poziv na broj zaduženja)	
POLISA OSIGURANJA (Svrha transfera)	EUR 178.96 (Iznos)	(Šifra transfera)	
SAVA MONTENEGRO A.D. (Naziv korisnika)	555-732-87 (Broj računa korisnika)		
(Pečat i potpis inicijatora)	(Potpis primaoca)	0300909053 (Poziv na broj odobrenja)	
		(Datum valute)	
	(Mjesto i datum podnošenja)		

Hitnost	Prenos ☒	Uplata ☐	Isplata ☐
KREDITNI NALOG	520-20298-97 (Broj računa inicijatora)		
ALLIANCE D.O.O. ZA HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. (Naziv inicijatora kao nalogodavca)	(model)	(Poziv na broj zaduženja)	
REGISTRACIJA VOZILA (Svrha transfera)	EUR 40.00 (Iznos)	(Šifra transfera)	
POREZ NA UPOTREBU M.V. (Naziv korisnika)	820-61117-37 (Broj računa korisnika)		
(Pečat i potpis inicijatora)	(Potpis primaoca)	02165473-302 (Poziv na broj odobrenja)	
		(Datum valute)	
	(Mjesto i datum podnošenja)		

Hitnost	Prenos ☒	Uplata ☐	Isplata ☐
KREDITNI NALOG	520-20298-97 (Broj računa inicijatora)		
ALLIANCE D.O.O. ZA HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. (Naziv inicijatora kao nalogodavca)	(model)	(Poziv na broj zaduženja)	
REGISTRACIJA VOZILA (Svrha transfera)	EUR 12.00 (Iznos)	(Šifra transfera)	
MUP RCG - ISPRAVE (Naziv korisnika)	825-42-95 (Broj računa korisnika)		
		302002707 (Poziv na broj odobrenja)	
		(Datum valute)	
	(Mjesto i datum podnošenja)		

Hitnost	Prenos ☒	Uplata ☐	Isplata ☐
KREDITNI NALOG			
ALLIANCE D.O.O ZA HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. (Naziv inicijatora kao nalogodavca)			
REGISTRACIJA VOZILA (Svrha transfera)			
NAKNADA ZA PUTEVE I (Naziv korisnika)			
<i>[Signature]</i> (Pečat i potpis inicijatora)			
520-20298-97 (Broj računa inicijatora)			
(model)			
(Poziv na broj zaduženja)			
EUR 0.10 (Iznos)			
825-50-71 (Šifra transfera)			
302002871 (Broj računa korisnika)			
05 (model)			
302002871 (Poziv na broj odobrenja)			
<i>[Signature]</i> (Potpis primaoca)			
(Datum valute)			
(Mjesto i datum podnošenja)			

Hitnost	Prenos ☒	Uplata ☐	Isplata ☐
KREDITNI NALOG			
ALLIANCE D.O.O ZA HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. (Naziv inicijatora kao nalogodavca)			
REGISTRACIJA VOZILA (Svrha transfera)			
MUP RCG - ISPRAVE (Naziv korisnika)			
<i>[Signature]</i> (Pečat i potpis inicijatora)			
520-20298-97 (Broj računa inicijatora)			
(model)			
(Poziv na broj zaduženja)			
EUR 5.00 (Iznos)			
825-42-95 (Šifra transfera)			
302002413 (Broj računa korisnika)			
05 (model)			
302002413 (Poziv na broj odobrenja)			
<i>[Signature]</i> (Potpis primaoca)			
(Datum valute)			
(Mjesto i datum podnošenja)			

Hitnost	Prenos ☒	Uplata ☐	Isplata ☐
KREDITNI NALOG			
ALLIANCE D.O.O ZA HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. (Naziv inicijatora kao nalogodavca)			
REGISTRACIJA VOZILA (Svrha transfera)			
MUP RCG - OSTALE UPLATE (Naziv korisnika)			
<i>[Signature]</i> (Pečat i potpis inicijatora)			
520-20298-97 (Broj računa inicijatora)			
(model)			
(Poziv na broj zaduženja)			
EUR 10.00 (Iznos)			
825-50-71 (Šifra transfera)			
302002120 (Broj računa korisnika)			
05 (model)			
302002120 (Poziv na broj odobrenja)			
<i>[Signature]</i> (Potpis primaoca)			
(Datum valute)			
(Mjesto i datum podnošenja)			

DINSTEVENA CARINSKA ISPRAVA

8

2 Pošiljalac/Izvoznik

M.B.

RENAULT NISSAN SLOVENIJA DOO.
DUNAJSKA 22
LJUBLJANA/705

1 DEKLARACIJA

CI Terminal Podgorica
35025

3 Obrasci

4 Utov. spec.

/ Reg. Br. 25807/23.07.14

5 Naimen.

6 Broj paketa

7 Broj ugovora

1

1

Ovl. br. BB/2014

8 Primalac

M.B.

02165473
ALLIANCE DOO PODGORICA
Cetinjski put bb
z.r. 510-2003-45

9 Lice odgovorno za finansijsko poravnanje

10 Z. sl/odr.

11 Z. trgovca /proiz.

12 Podaci o vrijednosti

13 ZPP

15 Zemlja otpreme/izvoza

15 Z. otp. izv./šif.

17 Zem. odred./šif.

SLOVENIJA

a) 705 b)

a) b)

16 Zemlja porijekla

17 Z. odred./šif.

000/EVROPSKA UNIJA

14 Podnosilac isprave

M.B. 02406497

[3]"IMEX" D.O.O. PODGORICA
MITRA BAKICA 124
ZA ALLIANCE PODGORICA

18 Ident. i nac. prevoznog sredstva u odlasku/prispjeću

19 Kon.

20 Uslovi isporuke

LJUB156 / LJUB906

705 0

DAP Podgorica

21 Ident. i nac. aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu

22 Valuta i ukupan iznos iz fakture

23 Kurs valute

24 Vrsta spoljno tr. poslova

978

16849,00

1,0000

11

25 Vrsta saobr. na granici

26 Unutrašnja vrsta saobraćaja

27 Mjesto utovara/istovara

28 Finansijski i bankarski podaci

29 Carinska ispostava Istupa/Ulaza

30 Mjesto robe

37095

Oznake i brojevi - kontejner br. - broj i vrsta

1/komad

NOVO PMV MARKE NISSAN TIP QASHQAI 1.5 dCi
ACENTA+NC+SAFETY/dizel/zap.cil.do 1500cm3/
br.s:SJNFAAJ11U1102904,br.mot:K9KD344618,
sn.mot:81kW,zap.cil:1461 ccm,boja:metalik
crna,vrata:5,sjed:5,god.proiz.2014.

32 Naim. br.

33 Sifra robe

1

8703311010 KD

34 Sifra zemlje por.

35 Bruto masa u kg

36 Povlas-tica

a) 000 b)

1385,00

P

37 POSTUPAK

38 Neto masa u kg

39 Kvota

4000

1385,00

40 Isprava/prethodni dokument

37095/T/6542/14/01/1385,00

41 Dopunska jedinica

42 Cijena robe

43 M.V.

1,0000

Sifra 16849,00

45 Prilagodavanje

46 Statistička vrijednost

16.739,00

račun binze

Vrsta	Osnovica	Stopa	Iznos	NP
10	16849,00	0,00		
86				
91	16849,00	19,0000	3201,31	
Ukupno:				
			3201,31	

48 Odloženo plaćanje

49 Identifikacija skladišta

B DETALJI OBRAČUNA

RRP : 92752

Potpis:

Br. saltera : 3

C POLAZNA CARINARNICA

50 Glavni obveznik

M.B.

IMEX PODGORICA

02406497

Zastupljen od strane

Mjesto i datum:

Sifra

53 Odredišna carinarnica u zemlji

INTROLA POLAZNE CARINARNICE



Žiro-računi:

525-2225-62
550-5779-12
555-9000549352-78
530-1304-78
510-2003-45
520-825100-21

Komercijalna Banka Budva
Podgorička Banka
Hypo Alpe-Adria Banka
Nlb Montenegrobanka
Crnogorska Komerc. Banka
Hipotekarna Banka

Matični broj: 02165473
PDV broj: 30/31-02146-3

FAKTURA

Naziv: **HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.**
Adresa: **BUL.SV.PETRA CETINJSK.143**
Mjesto: **PODGORICA**
PDV broj: **30/31-04321-1** PIB: **02454190**
Korisnik lizinga: **BURIĆ DRAŽEN**

Broj fakture: **333**
Datum fakture: **08.07.2014**
Rok isplate: **08.07.2014**
Način plaćanja: **VIRMAN**

ra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena sa PDV-om	Prodajna vrijednost	Porez	Iznos poreza	Akcijski rabat	Dodatni rabat	Ukupno
663	NISSAN QASHQAI 1.5 DCI ACENTA	1.000	26,197.29	26,197.29	19.00 %	3,500.00	2,697.29	1,579.00	21,921.00
Dodatna oprema : PAKET SIGURNOST, PAKET NISSAN CONNECT									
Broj šasijske : SJNFAAJ11U1102904									
Broj motora : K9KD344618									
Snaga motora : 81 kw									
Zapremina motora : 1461 ccm									
Masa : 1385 kg									
Broj vrata : 5									
Broj sjedišta : 5									
Boja : CRNA METALIK									
Presvlaka : CRNA TKANINA									
Unutrašnjost : TAMNA UNUTRAŠNJOST									
Godina proizvodnje : 2014									
Nosivost : kg									
37484E289	PATOSNICE GUMENE	1.000	79.00	79.00	19.00 %	12.61	0.00	0.00	79.00

Br. avansa Datum Uplaćeno

Prodajna bez PDV-a: **22,080.91**
Ukupan akcijski rabat: **2,266.63**
Ukupan dodatni rabat: **1,326.89**
Osnovica: **18,487.39**
Ukupan porez: **3,512.61**
Iznos fakture: **22,000.00**
Upłaćeni avans: **0.00**
Za uplatu: **22,000.00**

Primjedba:

U CIJENU VOZILA URAČUNATA REGISTRACIJA.

Fakturisao:

Fakturu primio:

ALLIANCE d.o.o.
Miroslav Vukobratović

ALLIANCE d.o.o.



Hypo ALPE ADRIA
SA VAMA, UZ VAS, ZA VAS.

promijenjene adrese, smatraće se da im je isti uredno uručen, ako je upućen na adresu koju Davalac lizinga posjeduje.

17.6. Svojim potpisom na ovom Ugovoru, Primalac lizinga potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima poslovanja Davaoca lizinga, da mu je primjerak istih uručen i da ih u cijelost prihvata.

17.7. Primalac lizinga je saglasan da Davalac lizinga može koristiti podatke i dokumentaciju prikupljenu radi zaključenja ovog Ugovora, u svrhu dalje komunikacije ovdje Ugovornih strana, kao i radi promovisanja novih proizvoda i usluga Davaoca lizinga, dostavljanjem materijala putem SMS poruka, e-maila ili poštom.

17.8. Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o bankama, Zakona o finansijskom lizingu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o potrošačkim kreditima i drugih pozitivnih propisa.

17.9. Ugovor stupa na snagu danom potpisa Ugovornih strana. Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primeraka, od kojih 2 zadržava Primalac Lizinga.

Davalac Lizinga

Hypo Alpe-Adria-Bank AD, Podgorica

Nemanja Boljević, _____

Direktor Službe lizinga

Sandra Vujošević, _____

Direktor Sektora za kreditnu podršku i administraciju

Primalac Lizinga

IDENTITET VERIFIKOVAN

PODACI O DRUŠTVU

[Nazad na pretragu](#)

Osnovni podaci : **Lica u društvu** | **Finansijski izvještaji** | **Pregled upload-ovanih dokumenata**

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT "ALLIANCE"
D.O.O. PODGORICA

Registarski broj : 50113602

Matični broj : 02165473

Broj promjene : 15

Stari registarski broj : 1-8838-00

Puni naziv : DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
"ALLIANCE" D.O.O. PODGORICA

Skraćeni naziv : ALLIANCE

Šifra djelatnosti : 4511

Naziv djelatnosti : Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

Adresa sjedišta : CETINJSKI PUT BB.

Mjesto sjedišta : PODGORICA

Adresa prijema službene pošte : CETINJSKI PUT BB.

Mjesto prijema službene pošte : PODGORICA

Datum registracije : 14.08.2010

Datum promjene : 24.05.2013

Broj djelova društva (poslovnice, filijale) : 1

Status : Aktivan



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0215615/ 058
02454190

Datum promjene podataka: 29.05.2013

HYPO ALPE - ADRIA - BANK A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: zamjenika predsjednika odbora člana odbora direktora, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 06.12.2005

Datum donošenja Statuta: 11.01.2006

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG BR. 143

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG BR. 143

Datum izmjene Statuta: 29.04.2013

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6419 Ostalo monetarno posredovanje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ☒ ne ☐

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

☒

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

☒

mješoviti

Upisani kapital: 117,000,000.00€

(Novčani 117,000,000.00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Christoph Schön - P 2702392

Glavni izvršni direktor - ograničeno (U skladu sa Statutom)

Kolektivno- (Sa članovima Odbora direktora)

Adresa:

WIENERSTRASSE HAUS 1 BADEN AUSTRIJA

Član Odbora direktora - ograničeno (U skladu sa Statutom)

Kolektivno- (Sa članovima Odbora direktora)

Izvršni direktor za finansije i poslove podrške poslovanja -

ograničeno (U skladu sa Statutom)

Kolektivno- (Sa Izvršnim direktorom)

Ime i prezime:

Wolfgang Kranebitter - P 2432941

Član Odbora direktora - ograničeno (u skladu sa Statutom)

Kolektivno- (Sa članovima Odbora direktora)

Adresa:

AM GOLDBIEGELBERG 1, 2380
PERCHTOLDSDORF PERCHTOLDSDORF
AUSTRIJA

Crna Gora
Vlada Crne Gore
ZAVOD ZA STATISTIKU

Broj: 07-12/ 4-0215615
Podgorica, 11.08.2008.godine

RJR

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 10. Uredbe o razvrstavanju jedinica Razvrstavanja prema Klasifikaciji Djelatnosti ("Službeni list SRJ" br. 45/96) ZAVOD ZA STATISTIKU CRNE GORE izdaje

OBAVJEŠTENJE O RAZVRSTAVANJU

Izvod iz registra

SKRAĆENI NAZIV (firma) jedinice razvrstavanja: "HYPO ALPE – ADRIA – BANK" PODGORICA

Sjedište i adresa

OPSTINA: **PODGORICA**

ULICA I BROJ (MJEŠTO): **BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 143**

OBLIK ORGANIZOVANJA: **AKCIONARSKO DRUŠTVO**

ŠIFRA: **12**

NACIONALNI BROJ pod kojim se jedinica razvrstavanja vodi u Registru jedinica razvrstavanja:

02454190

Naziv i sjedište jedinice	Redni broj jedinice	Šifra podgrupe djelatnosti KD i JKD
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA EKSPozITURA-ULCINJ ULCINJ, 26.NOVEMBRA BB	0001	65121 110105
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA EKSPozITURA-HERCEG NOVI HERCEG NOVI, NJEGOŠEVA 20	0002	65121 110105
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA EKSPozITURA-NIKŠIĆ NIKŠIĆ, TRG SLOBODE 29	0003	65121 110105
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA EKSPozITURA-PODGORICA PODGORICA, HERCEGOVAČKA 56	0004	65121 110105
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA EKSPozITURA-BIJELO POLJE BIJELO POLJE, SLOBODE BB	0005	65121 110105
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA EKSPozITURA-BAR BAR, MARŠALA TITA	0006	65121 110105

(M.P.)

Direktor,

Radimir Đurović
Radimir Đurović

REPUBLIKA CRNA GORA
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Podgorica
BROJ: 30-01-08037-6
PODGORICA, 07.03.2007. godine

Na osnovu člana 27. Stav 3. i člana 33. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", broj 65/01 i 80/04) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03) Poreska uprava, **donosi**

Rješenje o registraciji

Naziv "HYPO ALPE - ADRIA - BANK" A.D. PODGORICA

Adresa **PODGORICA**
81000 PODGORICA
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 143

Poreskom obvezniku je dodijeljen

PIB

0 2 4 5 4 1 9 0

(Matični broj)

3 0 2

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar **23.02.2006.** godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj 30-01-06452-4 od 23.02.2006. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33. Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.



SAVJETNIK DIREKTORA

Ratko Stojković

REPUBLIKA CRNA GORA
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Podgorica
BROJ: 30/31-06016-7
PODGORICA, 14.03.2007. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 76/05) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03) Poreska uprava, **donosi**

Rješenje o registraciji za PDV

Upisuje se u registar obveznika za PDV:

Naziv **"HYPO ALPE - ADRIA - BANK" A.D. PODGORICA**

Adresa **PODGORICA**
81000 PODGORICA...
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 143

PIB **02454190** **302**
(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Obvezniku se dodjeljuje PDV registracioni broj: **30/31-06016-7.**

Svojstvo obveznika za PDV se stiče: **14.03.2007. godine.**

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.



SAVJETNIK DIREKTORA


Ratko Stojković



HYPO ALPE ADRIA
SA VAMA. UZ VAS. ZA VAS.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD PODGORICA
Služba za lizing poslove

UGOVOR O FINANSIJSKOM LIZINGU BR. HB01040

Zaključen dana 08.07.2014 u Podgorici između:

Hypo Alpe-Adria-Bank AD. Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 143, 81000 Podgorica, mb:
02454190, koju zastupaju Glavni izvršni direktor i Izvršni direktor za finansije i poslove podrške poslovanju
Christoph Schoen i Izvršni direktor za poslove upravljanja rizicima Željko Đukanović, a po ovlaštenju direktor
Sektora za kreditnu podršku i administraciju Sandra Vujošević i direktor Službe lizinga Nemanja Boljević (u
daljem tekstu: Davalac lizinga)

BURIĆ DRAŽEN, ME-81000 Podgorica JMBG:

(u daljem tekstu: Primalac lizinga)

Zajednički naziv za ugovorne strane: Ugovorne strane

Član 1.

Predmet Ugovora

1.1. Ovim Ugovorom o finansijskom lizingu (u daljem tekstu: Ugovor) ugovorne strane utvrđuju da je Primalac lizinga odabrao Predmet lizinga od Isporučioca prema sopstvenoj odluci i o sopstvenom riziku i na osnovu toga je Davalac lizinga, prema specifikaciji Primaoca lizinga, pribavio Predmet lizinga (u daljem tekstu: Predmet lizinga) sljedećih karakteristika:

motorno vozilo marke: NISSAN

model: QASHQAI 1.5 DCI ACENTA

broj šasije: SJNFAAJ11U1102904

godina proizvodnje: 2014

boja: Z11 CRNA METALIK

od Isporučioca ALLIANCE D.O.O., CETINJSKI PUT BB, ME-81000 Podgorica, sa kojim je Davalac lizinga zaključio Ugovor o isporuci kojim se prenosi, na Davaoca lizinga pravo svojine na Predmetu lizinga radi njegove predaje Primaocu lizinga na držanje i korišćenje uz uslove iz Ugovora.

1.2. Detaljan opis Predmeta lizinga dat je u profakturi/fakturi br. 15716/2014.

1.3. Za slučaj promijenjenih okolnosti nastalih u periodu od isplate Isporučiocu prodajne cijene do isporuke Predmeta lizinga u vidu smanjenja ili povećanja carina, poreza, osiguranja i svih drugih neplaniranih troškova, Davalac lizinga je ovlašten da nastale promjene uskladi u okviru ukupne lizing naknade ili iste prefakturiše Primaocu lizinga, sa čim je Primalac lizinga u potpunosti saglasan.

Član 2.

Nabavna vrijednost

2.1. Nabavna vrijednost Predmeta lizinga bez iskazanog PDV-a, iznosi: EUR 18.487,39 (slovima: osamnaest hiljada četiristo osamdeset sedam 39/100)



Član 3.

Način i rokovi plaćanja

3.1. Primalac lizinga je dužan da, na ime naknade za korišćenje Predmeta lizinga, uplati:

- jednokratne troškove za obradu zahtjeva sa uključenim PDV-om u iznosu od EUR 202,30 (slovima: dvjestadva 30/100). Primalac lizinga je obavezan da gore navedeni iznos uplati, odmah po potpisivanju Ugovora, a najkasnije u roku od tri dana od dana potpisivanja Ugovora. Davalac lizinga nije obavezan da vrati troškove za obradu zahtjeva Primaocu lizinga u slučaju raskida Ugovora;
- učešće, najkasnije u roku od tri dana od dana potpisivanja Ugovora u iznosu od EUR 5.000,00 (slovima: pethiljada).
- 60 rata mjesečno, u iznosu od po EUR 352,89 (slovima: tristapedesetdva 89/100)

3.2. Ugovorna vrijednost iznosi: EUR 26.173,40 (slovima: dvadesetšesthiljadastosedamdesettri 40/100) na dan zaključenja Ugovora, za šta će Davalac lizinga, Primaocu lizinga, ispostaviti fakturu.

3.3. Primalac lizinga se obavezuje da na nabavnu vrijednost predmeta lizinga, počevši od datuma plaćanja po ispostavljenoj fakturi, pa do konačne otplate, plaća Davaocu lizinga nominalnu kamatu po stopi koja iznosi tromjesečni EURIBOR (Reuters strana za EURIBOR, koja se pojavljuje posljednjeg radnog dana Kamatnog perioda koji prethodi Kamatnom periodu za koji se vrši obračun kamate, zaokruženo na dvije decimale) + 8,79% na godišnjem nivou, (EKS 9,98% na dan realizacije), (daljem tekstu: Kamata). Kamata se obračunava mjesečno i uplaćuje se u skladu sa Planom otplate.

Prilikom zaključivanja ovog Ugovora Davalac lizinga, Primaocu lizinga uručuje jedan primjerak Plana otplate. Efektivna kamatna stopa na dan potpisivanja ovog Ugovora iznosi 9,98% i podložna je promjenama u skladu sa promjenama njenih elemenata utvrđenih ovim Ugovorom kao i sa eventualnim promjenama pozitivno - pravnih propisa. Efektivna kamatna stopa obračunata je u skladu sa sledećim elementima (koji su bili poznati Davaocu lizinga u trenutku zaključenja Ugovora): redovna kamata, naknada za obradu, mjenica, troškovi upita u RKB, trošak procjene nepokretnosti (ukoliko je ugovor o hipoteci na nepokretnost neophodan uslov za odobrenje lizinga).

U obračunu EKS nije uključen trošak kasko osiguranja, jer nije poznat Davaocu lizinga u trenutku zaključenja ugovora.

Ukupan iznos koji Primalac lizinga plaća po osnovu troškova koji su ušli u obračun efektivne kamatne stope, a koji je izračunat u trenutku zaključivanja ovog Ugovora, iznosi EUR 21.492,65.

Kamatna stopa se usklađuje sa referentnim EURIBOR-om jednom u 3 (tri) meseca - kvartalno. Usklađivanje se vrši prvog radnog dana početka kvartala i primjenjuje zaključno sa poslednjim danom u mesecu kada se kvartal završava.

3.4. PDV se obračunava po stopi od 19% i iznosi EUR 3.512,60 (slovima: trihiljadepetstodvanaest 60/100).

3.5. U slučaju da Primalac lizinga nije obavezan da plati PDV odmah po potpisivanju Ugovora, Davalac lizinga će Primaocu lizinga obračunati Interkalarnu kamatu do dospeljeća obaveze plaćanja PDV-a i za to ispostaviti posebnu fakturu ili će se PDV uključiti u lizing rate.

3.6. Za vrijeme od doznake Isporučiocu na ime kupoprodajne cijene za Predmet lizinga do dospellosti prve rate za lizing, Davalac lizinga će Primaocu lizinga obračunati Interkalarnu kamatu i za to ispostaviti posebnu fakturu.

3.7. Visina Interkalarne kamate je jednaka visini nominalne kamatne stope, koja će se mjesečno obračunavati na cjelokupan finansirani iznos od strane Davaoca lizinga, izuzev u situaciji da je drugačije ugovoreno.

3.8. Primalac lizinga se obavezuje da plati trošak upisa, produženja i odjave Ugovora o finansijskom lizingu u za to predviđen registar u skladu sa tada važećom tarifom.

3.9. Primalac lizinga je dužan da ispunjava sve obaveze plaćanja iz Ugovora u skladu sa dospeljećem obavezom, a prema Planu otplate bez posebnog obavješćavanja i/ili pozivanja Davaoca lizinga.

3.10. Ugovor traje do dospeljeća posljednje rate, a u skladu sa Planom otplate koji je sastavni dio Ugovora.

3.11. Prva rata dospeljeva za plaćanje 01.09.2014., ako Planom otplate nije drugačije određeno.

3.12. Mjesečni anuitet iznosi 352,89 eura, i važi 3 meseca. Nakon 3 meseca, ako je došlo do promjene kamatne stope (Član 3. Tačka 3.3. ovog Ugovora) Banka dostavlja novi iznos anuiteta obračunat na bazi pomenute promjene kamatne stope. Izнос i datum dospeljeća svakog anuiteta definisan je anuitetskim planom (planom otplate), koji je sastavni dio ovog Ugovora i nalazi se u Prilogu ovog Ugovora, a podložan je izmjenama u slučaju navedenom u članu 3. ovog Ugovora. Sva plaćanja po ovom Ugovoru vrše se na žiro račun Davaoca lizinga broj 907-55501-69, sa pozivom na broj EUR148701000.

3.13. Rokovi za plaćanje utvrđeni ovim Ugovorom su fiksni i predstavljaju bitan sastojak Ugovora.

3.14. Sve prispjele uplate koriste se prvenstveno za pokriće troškova PDV-a, prefakturisanih troškova,

zateznih kamata i za pokriće dospjelih, a neizmirenih rata.

3.15. Primalac lizinga ima pravo da za čitavo vrijeme trajanja ovog Ugovora, zahtijeva plan otplate lizinga u koji je uključena amortizacije glavnice, a koji će mu po ličnom zahtjevu, biti dostavljen u bilo kojoj ekspozituri Banke, u toku radnog vremena, bez naknade.

Član 4.

Porezi i ostale fiskalne dažbine

4.1. Ugovorne strane su saglasne da Primalac lizinga ima obavezu da izmiruje sve vrste poreza i ostalih zakonom predviđenih dažbina, koje se odnose na Predmet lizinga, za sve vrijeme trajanja Ugovora, tako što će blagovremeno u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima vršiti plaćanje istih, a Davaoca lizinga redovno o tome izvještavati pismenim podnescima sa kopijom dokaza o uplati. U slučaju da Davalac lizinga direktno plati pomenute troškove, iste će prefakturisati Primaocu lizinga.

4.2. Sve obaveze plaćanja proistekle iz ovog Ugovora moraju se izmiriti za vrijeme trajanja Ugovora uključujući i fakture koje dopiju po isteku Ugovora, a koje obuhvataju period trajanja lizinga.

Član 5.

Docnja u plaćanju

5.1. Primalac lizinga se obavezuje da, u slučaju docnje sa ispunjenjem bilo koje obaveze prema Banci u rokovima koji su definisani ovim Ugovorom, plati Banci zateznu kamatu po stopi - marža koja je definisana članom 3, tačka 3.3., ovog Ugovora uvećana za 5% , (ugovorena zatezna kamata), obračunate zaključno sa datumom potpune otplate dospjelih a neizmirenih rata odnosno naknada.

5.2. Zatezna kamata predstavlja novčani iznos koji Davalac lizinga potražuje od Primaoca lizinga na ime neizvršenja bilo koje novčane obaveze o dospelosti i to za period koji počinje danom pada Primaoca lizinga u dužničku docnju i završava se sa danom efektivnog plaćanja novčane obaveze.

Član 6.

Primopredaja Predmeta lizinga

6.1. Primalac lizinga se obavezuje da prije preuzimanja Predmeta lizinga uplati jednokratne troškove za obradu zahtjeva, trošak upisa Ugovora u za to predviđen registar, učešće, PDV ako Planom otplate nije drugačije određeno, da osigura Predmet lizinga u skladu sa zahtjevima ovog Ugovora kao i da obezbijedi sva Ugovorom predviđena obezbjeđenja i pokrije sve druge eventualne troškove koji se mogu pojaviti.

6.2. Primalac lizinga je dužan da Predmet lizinga zajedno sa pripacima preuzme, iz potvrđenog predračuna Isporučioca, na osnovu Ovlašćenja Davaoca lizinga, na način utvrđen Ugovorom o isporuci kao i da plati sve dodatne troškove isporuke koji nisu uključeni u predračun, kao i sve eventualne razlike između predračuna i računa - bez ograničenja.

6.3. Ugovorne strane su saglasne da u trenutku potpisa Zapisnika o primopredaji na Primaoca lizinga prelaze sva prava prema Isporučiocu Predmeta lizinga i svi rizici. Za sve materijalne nedostatke na Predmetu lizinga odgovara isključivo Isporučilac, pa se svi zahtjevi u vezi ispravnog funkcionisanja Predmeta lizinga upućuju direktno Isporučiocu.

6.4. Troškove prevoza Predmeta lizinga i osiguranja u prevozu plaća Primalac lizinga, ukoliko nisu sadržani u cijeni.

6.5. Primalac lizinga potvrđuje da je po sopstvenom nahođenju izabrao Predmet lizinga, kao i Isporučioca, prihvatio sve rizike učinjenog izbora i utvrdio sve standardne uslove, kao i mjesto i rok isporuke Predmeta lizinga – zbog čega po tim osnovama nema mogućnost isticanja bilo kakvih prigovora i reklamacija prema Davaocu lizinga, već je sve razloge prigovaranja obavezan da reguliše isključivo i neposredno sa Isporučiocem - o sopstvenom riziku, o sopstvenim posljedicama i o svom potpunom trošku.

6.6. Primalac lizinga je dužan preuzeti Predmet lizinga i potpisati Zapisnik o preuzimanju i nakon ugovorenog roka isporuke, a ukoliko to ne učini Davalac lizinga ima pravo da raskine Ugovor i od Primaoca lizinga naplati penal u visini od 3 % nabavne cijene, što ne utiče na pravo Primaoca lizinga na regresni zahtjev prema Isporučiocu, ako je razlog nepreuzimanja u njegovoj odgovornosti.

6.7. Preuzimanje Predmeta lizinga se verifikuje Zapisnikom o preuzimanju, koji sadrži sve jedinstvene identifikacione podatke, koji potpisuju Isporučilac (u ime i po uputu Davaoca lizinga) i Primalac lizinga.



Član 7.

Prava i Obaveze Primaoca lizinga

7.1. Obaveze Primaoca lizinga su da:

- koristi Predmet lizinga sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog domaćina u skladu sa uputstvima proizvođača;
- koristi Predmet lizinga u skladu sa Ugovorom i namjenom Predmeta lizinga;
- koristi Predmet lizinga u zemlji i eventualno u inostranstvu;
- odgovara za štetu prouzrokovanu korišćenjem Predmeta lizinga protivno Ugovoru ili namjeni Predmeta lizinga, bez obzira da li je Predmet lizinga koristio Primalac lizinga, lice koje radi po njegovom nalogu ili drugo lice kome je Primalac lizinga omogućio da koristi Predmet lizinga uz ili bez saglasnosti Davaoca lizinga;
- uredno i u rokovima dospelosti ispunjava sve obaveze utvrđene ovim Ugovorom;
- zaključi i uredno obnavlja obavezno i kasko osiguranje kod izabranog osiguravajućeg društva, kao i da o tome dostavi dokaze Davaocu lizinga, prije preuzimanja Predmeta lizinga, odnosno prije dospelosti obaveze osiguranja. U slučaju da Primalac lizinga ne ispuni svoju obavezu u roku, Davaoc lizinga ima pravo da tu obavezu ispuni na teret Primaoca lizinga, kao i da mu istu prefakturiše. U slučaju da Davaoc lizinga direktno zaključi i uredno obnavlja kasko osiguranje kod izabranog osiguravajućeg društva, troškove istog će prefakturisati Primaocu lizinga i uključiti u redovnu Plan otplate;
- uredno plaća troškove registracije i tehničkog pregleda i o tome dostavi dokaze Davaocu lizinga.

7.2. Primalac lizinga se obavezuje da održava Predmet lizinga u ispravnom stanju i vrši potrebne popravke na Predmetu lizinga kod ovlašćenih servisera za svoj račun, u suprotnom odgovaraće za štetu prouzrokovanu neodržavanjem Predmeta lizinga. Preduslov za valjanost garancije i reklamacije Predmeta lizinga je obavljanje svih servisa i radova na njegovom održavanju na način kako je to propisano u garantnom listu Isporučioca, kao i upotreba samo dopuštenog potrošnog materijala.

7.3. Primalac lizinga dužan je da Davaocu lizinga plaća lizing naknadu u iznosima, rokovima i na način koji je predviđen Ugovorom i Planom otplate i u slučaju da dođe do ograničenja ili nemogućnosti upotrebe Predmeta lizinga, oštećenja, pravne, tehničke ili ekonomske neupotrebljivosti Predmeta lizinga, bilo zbog slučajnosti ili više sile, do realizacije odštetnog zahtjeva kod osiguravajućeg društva, kao i u slučaju djelimične štete za koju Osiguravač odbija isplatu, zbog krivice Primaoca lizinga, sa čime se Primalac lizinga izričito saglašava.

7.4. Za vrijeme trajanja ovog Ugovora Primalac lizinga je dužan da u svako vrijeme omogući Davaocu lizinga, na njegov zahtjev, kontrolu stanja i načina korišćenja Predmeta lizinga.

7.5. Primalac lizinga je saglasan da će na poziv Davaoca lizinga dati izvještaj o imovinskom stanju (za pravno lice: izvještaj o bonitetu sa bilansom stanja, bilansom uspjeha), kao i da će Davaoc lizinga obavještavati o svim bitnijim promjenama, sudskim sporovima, a koji mogu uticati na Predmet lizinga.

7.6. Za vrijeme trajanja ovog Ugovora Primalac lizinga nije ovlašćen da Predmet lizinga otuđi, optereti ili da na korišćenje trećem licu bez saglasnosti Davaoca lizinga.

7.7. Primalac lizinga ima pravo na jednostrani raskid ugovora o finansijskom lizingu, bez navođenja razloga, na način što će svojeručno potpisanu izjavu o raskidu ugovora o finansijskom lizingu dostaviti Banci, neposredno svom ličnom bankaru ili službenoj arhivi Banke, u pisanoj formi, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključivanja ovog Ugovora.

Ako Primalac lizinga namjerava da jednostrano raskine ovaj Ugovor, dužan je da:

- 1) - prije isteka roka iz stava 1 ove tačke obavijesti Banku o raskidu, uz obavezu plaćanja iznosa iz fakture koji je Davaoc lizinga prenio Isporučiocu
- 2) bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana slanja obavještenja o raskidu, plati Banci pripadajuće kamate, obračunate na osnovu ugovorene kamatne stope, od dana uplate sredstava Isporučiocu lizinga po osnovu ovog Ugovora do dana konačne otplate.

Član 8.

Prava i obaveze Davaoca lizinga

8.1. Za materijalne nedostatke Predmeta lizinga, Primaocu lizinga odgovara Isporučilac.

8.2. Davaoc lizinga ne odgovara Primaocu lizinga niti trećim licima za štetu prouzrokovanu Predmetom lizinga.

8.3. Davaoc lizinga odgovara ako na Predmetu lizinga postoji pravo trećeg lica koje isključuje, umanjuje ili ograničava neometanu državinu Primaoca lizinga, a o čijem postojanju Primalac lizinga nije obaviješten, niti je pristao da uzme Predmet lizinga opterećen tim pravom.

8.4. Davaoc lizinga može prenijeti pravo svojine na Predmetu lizinga na treće lice. U navedenom slučaju treće lice stupa na mjesto Davaoca lizinga, te prava i obaveze iz Ugovora nastaju između njega i Primaoca lizinga.



Član 9.

Raskid Ugovora

9.1. Davalac lizinga može jednostrano da raskine Ugovor u slučaju kašnjenja kao i u slučaju neurednog ispunjenja obaveza Primaoca lizinga, a naročito:

- ako Primalac lizinga ne ispuní obavezu iz člana 3. Ugovora;
- ako Primalac lizinga zakasni sa isplatom dospjele prve rate ili bilo koje dospjele rate;
- ako poslije isplate prve rate Primalac lizinga zakasni sa isplatom jedne ili više uzastopnih rata, Davalac lizinga može da raskine Ugovor ili da zahtijeva od Primaoca lizinga isplatu ostatka naknade zajedno sa Kamatom;
- ako Primalac lizinga ne isplati jednu ratu, Davalac lizinga može da raskine Ugovor u pogledu svih budućih obaveza isplate, ako je iz datih okolnosti očigledno da ni one neće biti isplaćene;
- ako Primalac lizinga odbije da preuzme Predmet lizinga;
- ako Primalac lizinga, uprkos opomeni i odobrenju naknadnog roka, kasni sa plaćanjem rate za lizing;
- u slučaju da Primalac lizinga ne produži ili kasni sa produženjem osiguranja;
- ako se materijalna situacija Primaoca lizinga ili njegovog Jemca bitno pogorša (izjava o nemogućnosti plaćanja, stečaj, likvidacija i slično);
- u slučaju bitnog pogoršanja, prestanka postojanja obezbjeđenja datih za Ugovor kao i u slučaju nepoštovanja instrumenata obezbjeđenja utvrđenih ovim Ugovorom, osim u slučaju da Primalac lizinga obezbijedi nove, za Davaoca lizinga, prihvatljive instrumente obezbjeđenja;
- u slučaju neovlašćenog raspolaganja Predmetom lizinga;
- u slučaju kada Davalac lizinga finansira Primaocu lizinga PDV naznačen u članu 3.3. Ugovora, a Primalac lizinga kasni sa plaćanjem jedne ili više rata kao i kada kasni sa plaćanjem Interkalarné kamate.

9.2. U slučajevima navedenim u članu 9.1. Davalac lizinga će Primaocu lizinga ostaviti naknadni rok od 8 dana za ispunjenje ugovorenih obaveza, a ako ni u ostavljenom roku ne izmiri obaveze Davalac lizinga će istovremeno sa raskidom Ugovora ispostaviti konačni obračun Primaocu lizinga.

9.3. U slučaju raskida Ugovora u slučajevima navedenim u članu 9.1. Davalac lizinga ima pravo na povraćaj Predmeta lizinga, kao i pravo na naknadu pretrpljene štete.

9.4. Raskid ugovora saopštava se drugoj Ugovornoj strani pismeno putem preporučenog pisma.

Član 10.

Opšta klauzula za usklađivanje lizing rata

10.1. Usklađivanje lizing rata i novi obračun Plana otplate Davalac lizinga će izvršiti:

- ako se promijene porezi, davanja i dažbine ili se uvedu novi;
- ako dođe do povećanja davanja ili drugih troškova lizinga, odnosno zbog uvođenja novih davanja i taksi na Predmetu lizinga, koji nijesu u nadležnosti Davaoca lizinga;
- s obzirom na izmjenu stope PDV-a ili uvođenjem novih javnih dažbina;
- ako dođe do promjene indeksa kamatne stope (Tromjesečni EURIBOR). U tom slučaju potencijalna sljedeća promjena kamatne stope može nastupiti tek nakon isteka kvartala za koji je prethodna promjena urađena. Svako usklađivanje lizing rate vršiće se od prve naredne obaveze plaćanja lizing rate i odnosiće se na sve buduće obaveze plaćanja lizing rate.

10.2. U svim slučajevima iz predhodnog stava Davalac lizinga zadržava pravo odgovarajućeg usklađivanja visine mjesečne lizing rate o čemu je dužan blagovremeno obavijestiti Primaoca lizinga. Primalac lizinga je obavezan bilo sam, bilo po pozivu Davaoca lizinga, da u roku od 10 dana po pozivu, odnosno u skladu sa dostavljenim novim Planom otplate, uplati troškove iz ovog člana.

Član 11.

Isplata prije ugovorenog roka

11.1. Ukoliko se ugovoreni iznos lizing rata, prema Planu otplate iz člana 3. ovog Ugovora, želi platiti prije ugovorenog roka, Primalac lizinga je dužan da o namjeri isplate cjelokupnog iznosa izvijesti Davaoca lizinga najmanje 8 (osam) dana unaprijed, na osnovu čega će Davalac lizinga neodložno izvršiti konačni obračun koji će saopštiti Primaocu lizinga. Primalac lizinga, prilikom prijevremenog zatvaranja Ugovora, je takođe dužan izmiriti sve obaveze prema osiguravajućem društvu.

Član 12.

Obezbjedenje potraživanja

12.1. Primalac lizinga obavezuje se, da će u svrhu obezbjeđenja plaćanja lizing rata i ostalih plaćanja po ovom Ugovoru, Davaocu lizinga, prilikom potpisa ovog Ugovora, odnosno prije preuzimanja Predmeta lizinga, predati:

OSIGURANJE	
REZERVNI KLJUČ	
MJENICE KORISNIKA LIZINGA	3 kom
ADMINISTRATIVNA ZABRANA	2 kom

12.2. Ukoliko Primalac lizinga ne ispunjava obaveze iz Ugovora, Davalac lizinga je ovlašćen da bez posebne saglasnosti ili prigovora Primaoca lizinga sve gore navedene instrumente obezbjeđenja upotrijebi.

12.3. Ukoliko neko od sredstava obezbjeđenja bude upotrijebljeno Primalac lizinga se obavezuje da Davaocu lizinga, bez posebnog poziva u roku od 8 dana od dana upotrebe, obezbijedi nova adekvatna sredstva obezbjeđenja, a ukoliko to ne učini Davalac lizinga ima pravo da sva preostala sredstva obezbjeđenja upotrijebi kako bi namirio cjelokupan dug. Davalac lizinga ima pravo da utvrdi redosljed upotrebe sredstava obezbjeđenja.

12.5. Ukoliko za vrijeme trajanja ovog Ugovora Jemac/i postane nesposoban za plaćanje, Primalac lizinga je obavezan da odmah o tome obavijesti Davaoca lizinga kao i da obezbijedi novog Jemca uz saglasnost Davaoca lizinga.

12.6. Primalac lizinga je saglasan da Davalac lizinga može prenijeti sredstva obezbjeđenja iz ovog Ugovora na treće lice.

12.7. Davalac lizinga je ovlašćen da bez saglasnosti Primaoca lizinga prava i ovlašćenja koja ima po ovom Ugovoru ustupi - prenese na treće lice, u skladu sa Zakonom. Primalac lizinga je saglasan da se sa prenosom potraživanja po ovom Ugovoru na treće lice prenesu i akcesorna prava Davaoca lizinga koja se odnose na obezbjeđenje vraćanja kredita, odnosno da se mjenice koje je Primalac lizinga predao Davaocu lizinga indosamentom ili cesijom prenesu na treće lice.

U slučaju ustupanja ugovora o finansijskom lizingu ili prenosa prava iz ugovora o lizingu na treće lice, Primalac lizinga ima pravo, uz prigovore koje ima prema novom povjeriocu, da istakne i prigovore koje je mogao da istakne prema Davaocu lizinga. O izvršenom ustupanju Ugovora Davalac lizinga je dužan da pismenim putem obavijesti Primaoca lizinga, koji od momenta prijema takvog obavještenja ne smije vršiti plaćanja dospjelih obaveza Davaocu lizinga već samo trećem licu na koje se Ugovor prenosi.

Član 13.

Odgovornost Primaoca lizinga za štetu

13.1. Za sve eventualne štete nastale povredom obaveza iz člana 3. Ugovora kao i sve druge štete koje mogu nastati kao posljedica povreda ugovorenih obaveza, uključujući štete nastale kao posljedica grube nepažnje Primaoca lizinga i štete nastale kao posljedica nepravilnog održavanja i/ili rukovanja Predmetom lizinga, Primalac lizinga odgovara Davaocu lizinga i dužan mu je nadoknaditi štetu.

13.2. Primalac lizinga odgovara za sve štete nastale na Predmetu lizinga u zemljama koje nisu pokrivenе osiguranjem.

13.3. Ukoliko Primalac lizinga, Predmetom lizinga, prouzrokuje štetu trećim licima ili ukoliko ga bilo koje treće lice tereti za plaćanje odštetnog zahtjeva s naslovom Predmeta lizinga, Primalac lizinga odgovara za učinjenu štetu i dužan je da odmah o tome obavijesti Davaoca lizinga.

13.4. Rizik za slučajnu propast ili oštećenje Predmeta lizinga prelazi na Primaoca lizinga u trenutku preuzimanja Predmeta lizinga.

13.5. Sve rizike upotrebe Predmeta lizinga u vrijeme trajanja Ugovora, osigurani/neosigurani snosi Primalac lizinga.

13.6. Primalac lizinga je dužan u slučaju nastupanja štetnog događaja, bez obzira na to da li je osiguran ili nije, da li se radi o djelimičnoj ili totalnoj šteti, osigurati dokaze, pribaviti svu dokumentaciju o štetnom događaju i o svemu pismeno obavjestiti osiguravajuće društvo kao i Davaoca lizinga. Posljedice neispunjavanja ovih obaveza, isključivi su rizik Primaoca lizinga.



Član 14.

Prestanak Ugovora o finansijskom lizingu

14.1. Ugovor o finansijskom lizingu prestaje protekom roka na koji je zaključen.

14.2. Nakon što je ispunio sve svoje obaveze prema Ugovoru, Primalac lizinga, stiče vlasništvo nad Predmetom lizinga, koje se konstatuje Izjavom. Pravo na sticanje vlasništva stiče se nakon plaćanja posljednje lizing rate i ostalih stvorenih obaveza kao što su zatezne kamate, ostali troškovi i izdaci. Sve izdatke u vezi prenosa prava svojine snosi Primalac lizinga.

Član 15.

Ostale odredbe

15.1. Riječ, Primalac lizinga, koja se koristi u ovom Ugovoru može uključiti množinu, pravno lice, isto kao i jedninu, muški i ženski pol.

15.2. U slučaju smrti kod fizičkih lica Primaoca lizinga ili prestanka pravnog lica kao Primaoca lizinga, prava i obaveze Primaoca lizinga prelaze na nasljednike odnosno pravne sljedbenike pravnog lica.

15.3. Primalac lizinga izričito izjavljuje da se odriče prava prigovora promijenjenih okolnosti (clausula rebus sic stantibus).

15.4. Ukoliko neka od odredbi Ugovora tokom vremena postane ništavna, ova činjenica neće uticati na ostale odredbe, niti na Ugovor u cjelini.

15.5. Primalac lizinga ima pravo da Davaocu lizinga podnese pisani prigovor ukoliko smatra da je povrijeđeno neko njegovo pravo shodno Zakonu o potrošačkim kreditima.

Organ ovlašćen za nadzor poslovanja Davaoca lizinga je Centralna Banka Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, na adresi: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6.

Ukoliko Davalac lizinga ne odgovori na pisani prigovor iz stava 1 ovog člana u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja istog, ili ukoliko prigovor bude odbijen, Primalac lizinga ima pravo da podnese zahtjev Centralnoj banci Crne Gore radi sprovođenja postupka nadzora.

U sporovima koji nastanu između Primaoca lizinga i Davaoca lizinga u vezi sa i povodom odredaba ovog Ugovora, Primalac lizinga ima pravo pokrenuti postupak pred bankarskim ombudsmanom.

Član 16.

Način rješavanja sporova

16.1. Ugovorne strane su saglasne da sve sporove nastale iz i povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a u slučaju da to nije moguće ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Član 17.

Završne odredbe

17.1. Svojim potpisom na ovom Ugovoru, Primalac lizinga i Davalac lizinga saglasno potvrđuju da su isti pročitale, razumjele i da ovaj Ugovor predstavlja njihovu ozbiljnu volju te da, posljedično, u potpunosti prihvataju sva predmetna prava i obaveze na način regulisan ovim Ugovorom, kao i pravne posljedice koje iz njega proizilaze.

17.2. Primalac lizinga je saglasan da svi podaci o iznosima njegovog bilansnog i vanbilansnog zaduženja kod Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica, kao i svi drugi podaci o njemu i njegovom poslovanju kojima Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica raspolaže, budu, po potrebi, dostupni članicama Hypo Alpe Adria grupe.

17.3. Primalac lizinga je saglasan da Davalac lizinga u svojstvu kreditno-garantne institucije može ostvarivati pristup podacima koji se u Kreditnom registru Centralne banke Crne Gore vode na njegovo ime bez ograničenja, do prestanka ugovornog odnosa, odnosno do naplate potraživanja od Primaoca lizinga, po ovom Ugovoru.

17.4. Primalac lizinga, svojim potpisom na ovom Ugovoru, neopozivo ovlašćuje Davaoca lizinga da, cjelokupna dospjela potraživanja koja Davalac lizinga ima prema Primaocu lizinga, po osnovu ovog Ugovora, može naplatiti sa svih njegovih računa.

17.5. Primalac lizinga dužan je da, blagovremeno unaprijed, preporučenom pošiljkom, obavijesti Davaoca lizinga o promjeni adrese ili zaposlenja, a u slučaju da im podnesak Banke ne bude uručen zbog